



8N3SV76KC-0133CDI8

Karolo ea Karolo: **8N3SV76KC-0133CDI8**

Tlhaloso ea Sehlahisoa: IC OSC VCXO 480MHZ 6-CLCC

Boemo ba RoHS: Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang

Datasheets: [1.8N3SV76KC-0133CDI8.pdf](#)
[2.8N3SV76KC-0133CDI8.pdf](#)
[3.8N3SV76KC-0133CDI8.pdf](#)

Moetsi / Mochini: **IDT (Integrated Device Technology)**

Sekepe se Tsoang ho: Hong Kong

Tsela ea Shipment: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[KENYA TLHATLHOBO >](#)

Setšoantšo se kanna sa emela.
Sheba lithaloso tsa lintlha tsa sehlahisoa.

Lintlha tsa sehlahisoa

Karolo ea Karolo	8N3SV76KC-0133CDI8	Moetsi	IDT (Integrated Device Technology)
Tlhaloso	IC OSC VCXO 480MHZ 6-CLCC	Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
Leqephe la lintlha	1.8N3SV76KC-0133CDI8.pdf 2.8N3SV76KC-0133CDI8.pdf 3.8N3SV76KC-0133CDI8.pdf		
Tšebeliso ea Voltage	3.135 V ~ 3.465 V	Thapa	VCXO
Package ea Lisebelisoa tsa Thepa	6-CLCC (7x5)	Sehlooho	FemtoClock® NG
Packaging	Tape & Reel (TR)	Package / Case	6-CLCC
Mabitso a mang	IDT8N3SV76KC-0133CDI8 IDT8N3SV76KC-0133CDI8-ND	Mocheso o sebetsang	-40°C ~ 85°C
Mofuta oa ho Thaba	Surface Mount	Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL)	1 (Unlimited)
Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Hangata	480MHz
Tlhaloso e qaqileng	VCXO IC 480MHz 6-CLCC (7x5)	Hona joale - Supply	130mA
Baloa	-	Base Part Number	IDT8N3SV76KC

Lihlahisoa tse amanang

<p>8N3SV76KC-0136CDI Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO 100MHZ 6-CLCC Kenya: 8N3SV76KC-0136CDI.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>8N3SV76KC-0135CDI8 Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO 25MHZ 6-CLCC Kenya: 8N3SV76KC-0135CDI8.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>8N3SV76KC-0134CDI8 Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO 100MHZ 6-CLCC Kenya: 8N3SV76KC-0134CDI8.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>8N3SV76KC-0134CDI Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO 100MHZ 6-CLCC Kenya: 8N3SV76KC-0134CDI.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>8N3SV76KC-0132CDI Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO 496MHZ 6-CLCC Kenya: 8N3SV76KC-0132CDI.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>8N3SV76KC-0133CDI Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO 480MHZ 6-CLCC Kenya: 8N3SV76KC-0133CDI.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>8N3SV76KC-0136CDI8 Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO 100MHZ 6-CLCC Kenya: 8N3SV76KC-0136CDI8.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>8N3SV76KC-0131CDI8 Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO 114.285MHZ 6-CLCC Kenya: 8N3SV76KC-0131CDI8.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>8N3SV76KC-0135CDI Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO 25MHZ 6-CLCC Kenya: 8N3SV76KC-0135CDI.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>8N3SV76KC-0132CDI8 Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO 496MHZ 6-CLCC Kenya: 8N3SV76KC-0132CDI8.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>8N3SV76KC-0131CDI Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO 114.285MHZ 6-CLCC Kenya: 8N3SV76KC-0131CDI.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>8N3SV76KC-0130CDI8 Bahlahisi: IDT (Integrated Device Technology) Tlhaloso: IC OSC VCXO 174.8MHZ 6-CLCC Kenya: 8N3SV76KC-0130CDI8.pdf</p> <p>RFQ</p>

Related tags

- IDT (Integrated Device Technology) 8N3SV76KC-0133CDI8
- Theko ea 8N3SV76KC-0133CDI8
- Lethathamo la libuka la 8N3SV76KC-0133CDI8 PDF
- Stock ea 8N3SV76KC-0133CDI8
- IDT (Integrated Device Technology) 8N3SV76KC-0133CDI8
- IDT (Integrated Device Technology) 8N3SV76KC-0133CDI8
- IDT, Integrated Device Technology Inc 8N3SV76KC-0133CDI8
- Mofani oa 8N3SV76KC-0133CDI8
- Litšoantšo tsa 8N3SV76KC-0133CDI8
- Boitsebiso ba 8N3SV76KC-0133CDI8 Download
- Reka 8N3SV76KC-0133CDI8
- Mofani oa thepa oa IDT (Integrated Device Technology)
- IDT 8N3SV76KC-0133CDI8
- Integrated Device Technology (IDT) 8N3SV76KC-0133CDI8
- Mofani oa thepa oa 8N3SV76KC-0133CDI8
- Setšoantšo sa 8N3SV76KC-0133CDI8
- Boitsebiso ba 8N3SV76KC-0133CDI8
- Reka IDT (Integrated Device Technology) 8N3SV76KC-0133CDI8
- Mofani oa IDT (Integrated Device Technology)
- IDT (Integrated Device Technology) 8N3SV76KC-0133CDI8